













<p>A-16 N-Dansylnorvaline</p>  <p>OA-3200 Column:4.0mmI.D.×25cm Mobile phase:0.01mol/L ammonium acetate in methanol Flow rate:1.0mL/min Detector:UV254nm</p> 	<p>A-17 N-Dansylthreonine</p>  <p>OA-3300 Column:4.0mmI.D.×25cm Mobile phase:0.01mol/L ammonium acetate in methanol Flow rate:1.0mL/min Detector:UV254nm</p> 																								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>OA-3200</td><td>1.24</td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>OA-3100</td><td>1.15</td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>OA-3300</td><td>1.12</td> <td></td><td></td> </tr> </table>	OA-3200	1.24			OA-3100	1.15			OA-3300	1.12			<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>OA-3300</td><td>1.18</td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>OA-3100</td><td>1.17</td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>OA-3200</td><td>1.15</td> <td></td><td></td> </tr> </table>	OA-3300	1.18			OA-3100	1.17			OA-3200	1.15		
OA-3200	1.24																								
OA-3100	1.15																								
OA-3300	1.12																								
OA-3300	1.18																								
OA-3100	1.17																								
OA-3200	1.15																								

<p>A-18 N-Dansylphenylalanine</p>  <p>OA-7100 Column:4.6mmI.D.×25cm Mobile phase:30% acetonitrile in 20 mmol/L pot.ph.b. pH3.5 Flow rate:1.0mL/min Detector:UV254nm Injection:5µL (1mg/mL)</p> 																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>OA-3200</td><td>1.27</td> <td>OA-3300</td><td>1.12</td> <td>OA-4700</td><td>1.06</td> </tr> <tr> <td>OA-3100</td><td>1.17</td> <td>OA-7000</td><td>1.12</td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>OA-7100</td><td>1.15</td> <td>OA-2500</td><td>1.06</td> <td></td><td></td> </tr> </table>	OA-3200	1.27	OA-3300	1.12	OA-4700	1.06	OA-3100	1.17	OA-7000	1.12			OA-7100	1.15	OA-2500	1.06			
OA-3200	1.27	OA-3300	1.12	OA-4700	1.06														
OA-3100	1.17	OA-7000	1.12																
OA-7100	1.15	OA-2500	1.06																

<p>A-19 N-Dansyltryptophan</p>  <p>OA-3100 Column:4.0mmI.D.×25cm Mobile phase:0.01mol/L ammonium acetate in methanol Flow rate:1.0mL/min Detector:UV254nm</p> 	<p>A-20 N-Benzoylvaline</p>  <p>OA-3300 Column:4.0mmI.D.×25cm Mobile phase:0.01mol/L ammonium acetate in methanol Flow rate:1.0mL/min Detector:UV254nm</p> 																								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>OA-3100</td><td>1.16</td> <td>OA-2500</td><td>1.06</td> <td>OA-3300</td><td>1.19</td> <td>AGP</td><td>2.16</td> </tr> <tr> <td>OA-3200</td><td>1.16</td> <td></td><td></td> <td>OA-3100</td><td>1.12</td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>OA-3300</td><td>1.12</td> <td></td><td></td> <td>OA-4600</td><td>1.07</td> <td></td><td></td> </tr> </table>	OA-3100	1.16	OA-2500	1.06	OA-3300	1.19	AGP	2.16	OA-3200	1.16			OA-3100	1.12			OA-3300	1.12			OA-4600	1.07			
OA-3100	1.16	OA-2500	1.06	OA-3300	1.19	AGP	2.16																		
OA-3200	1.16			OA-3100	1.12																				
OA-3300	1.12			OA-4600	1.07																				

<p>A-21 N-Benzoylphenylalanine</p>  <p>OA-3300 Column:4.6mmI.D.×25cm Mobile phase:0.01mol/L ammonium acetate in methanol Flow rate:1.0mL/min Detector:UV254nm Injection:0.4µL (10mg/mL)</p> 																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>OA-3300</td><td>1.17</td> <td>OA-3100</td><td>1.07</td> <td>OA-4500</td><td>1.04</td> </tr> <tr> <td>OA-4700</td><td>1.16</td> <td>OA-4100</td><td>1.07</td> <td>OA-4400</td><td>1.04</td> </tr> <tr> <td>OA-4600</td><td>1.10</td> <td>OA-3200</td><td>1.06</td> <td></td><td></td> </tr> </table>	OA-3300	1.17	OA-3100	1.07	OA-4500	1.04	OA-4700	1.16	OA-4100	1.07	OA-4400	1.04	OA-4600	1.10	OA-3200	1.06			
OA-3300	1.17	OA-3100	1.07	OA-4500	1.04														
OA-4700	1.16	OA-4100	1.07	OA-4400	1.04														
OA-4600	1.10	OA-3200	1.06																